


# Ke mang yo o tsikitlang Tula?



Laura-Jo Scriba | Silke Van Der Merwe | Tataleni Ilonga



Mme o robetse go se kae.  
Mme Tula, ene ga a lapa.





Tula o a tsamaya.  
A be a bona tlihabana  
e nnye ya motlhaba.





“Go a gakgamatsa ...  
Ke mang a  
tshamekelang fa?”





“Le nna ke batla  
go tshameka!”



“Omang?” Tshoswane e  
nnye e gogobela kwa  
lerapo la tlou la ga Tula.





“Oh, go a  
tsikitla!”



“Oh, go a  
tsikitla!”



“Oh, go a  
tsikitla!”





“Atchooo!”





“Ke eng?”



Tula o tsoga ditlou.





“Ne ke ntse ke tshameka!”




“Ke a itse.” go  
bua mmagwe  
Tula a be a  
moatla.






“Tshoswane e nnye e boela  
kwa ga bone”







“A bo e le kopano e e  
itumedisang jang ne!” go bua  
Tula, a tabogela kwa ditsaleng  
tsa gagwe go ba tlotlela ka  
bokopano bo.



